

# LOD BILTEN

JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE / DEMOKRACIJE

JULI / SRPANJ 2016

SAVJESNO I ODGOVORNO PREMA OKOLINI I SVIJETU ĆE BITI BOLJE  
Za čist i ekološki osviješten  
Kotor Varoš!

Omladinska ekološka inicijativa  
Kotor Varoš

JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE / DEMOKRACIJE IV-LOD  
Projekat "Omladinska ekološka inicijativa" se realizuje u sklopu ULOD projekta "Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV - LOD" finansiranje Evropske unije iz sredstava instrumenta za prepristup u iznosu od 2 miliona eura.

ZA ŠTITIM  
VRDANI

Sedam godina uspješne  
implementacije LOD projekta



Ukupna vrijednost grant sredstava (KM)  
**9.502.342,38 KM**



Vrijednost sredstava učešće JLS (KM)  
**1.094.097,61 KM**



Broj realizovanih OCD projekata  
**289**

e učesnike je obezbjedena neophodna



Projekat finansira  
Evropska unija



Ministarstvo pravde  
Bosne i Hercegovine



50 YEARS  
Empowered lives. Resilient nations.



Broj OCD  
**243**



Broj partnerskih JLS  
**50**

Da li je

## UVODNIK U SPECIJALNO IZDANJE LOD BILTENA

Poštovane čitateljke i  
poštovani čitatelji,

Pred vama je specijalni broj LOD biltena u kojem su sadržane sve važne informacije o projektu „Jačanje lokalne demokratije/demokracije - LOD“, a meni je pripala čast da za ovu priliku napišem uvodnu riječ o sedam uspješnih godina koje su iza nas.

Od kada je LOD projekat počeo sa radom 2009. godine, do današnjeg dana su se desile značajne promjene na polju saradnje između civilnog društva i lokalnih samouprava. Na lokalnom nivou taj progres je u najviše izražen, prvenstveno željom lokalnih vlasti da uredi odnose sa civilnim društvom, ali i prepoznavanjem potencijala koje organizacije civilnog društva (OCD) imaju kada je u pitanju pružanje usluga u lokalnim zajednicama, i njihov angažman i u procesima planiranja i donošenja odluka.

Mogu naglasiti da je, proteklih godina, dosta truda uloženo kako bi se međusobno uvažavanje ova dva sektora poboljšalo i kreirali institucionalni i pravni mehanizmi za regulisanje njihovih međusobnih odnosa. Naime, mi smo kroz LOD projekat promovisali i Sporazum između jedinica lokalnih samouprava (JLS) i civilnog društva, koji je i razvijen na inicijativu OCD-a iz cijele zemlje. Kao naš oblik podrške mi smo ga usvojili i prihvatali kao jedan od osnovnih kriterija za učešće JLS u LOD projektu. Također, željeli smo da lokalne uprave pokazuju inicijativu za učešće u ovom projektu i demonstriraju želju za rad sa civilnim društvom.

Mislim da smo uspjeli značajno promjeniti suprotstavljene stavove koji su dominirali od prije nekoliko godina, a koji su dijelili OCD i JLS na „mi i oni“. Međusobno uvažavanje i prepoznatljivost dobrih razvojnih projekata, te potencijala za pisanje projekata i korisnosti koje proizilaze iz partnerskog rada je postalo redovno u lokalnim zajednicama. Danas OCD i mnoge JLS u našoj zemlji zajednički rade na razvoju novih inicijativa te iznalaženju sredstava i iz drugih izvora. Lokalne samouprave redovno sufinasiraju projekte koje OCD dobivaju iz drugih izvora i tako ih pomazu.

U Izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine (BiH), koji priprema Evropska unija (EU), prepoznato je da je napravljen najveći napredak po pitanju saradnje sa civilnim društvom upravo na lokalnom nivou. Konkretno, kada smo 2009. godine počeli sa radom Sporazum je bio potpisani u skoro 40 JLS u BiH, dok se u međuvremenu taj broj popeo na više od 100. Pored toga, mi smo u 36 JLS institucionalizirali mehanizme za transparentno finansiranje OCD-a iz budžeta, što predstavlja važan pomak u prepoznavanju važnosti projektnog pristupa raspodjeli sredstava i uskla-

divanju prioriteta javnih poziva za OCD sa stvarnim potrebama u zajednicama. nekim drugim potrebama. I tu je civilno društvo odličan partner.

Naime, ovim pristupom projektnog finansiranja, uz LOD metodologiju koju institucionaliziramo kroz naš rad, OCD djeluju kao agenti za pružanje usluga i sprovode lokalne razvojne strategije putem svojih projekata. To su prepoznali i građani i OCD, tako da smatram da je način razmišljanja značajno promijenjen, a nije izostala ni podrška ovim procesima na lokalnom nivou. Također,

naš rad sa lokalnim upravama uključuje i razvoj resursa lokalnih administracija s ciljem dobre pripreme javnih poziva, uskladivanja lokalnih prioriteta sa stvarnim potrebama u zajednicama i uključivanju OCD-a u donošenje odluka.

Danas, sedam godine kasnije, sve JLS u kojima smo djelovali imaju predstavnike civilnog društva u komisijama za evaluaciju koje sami biraju, dok se rezultati navedenih komisija javno objavljaju na web stranicma JLS. Projekti koji su odabrani za finansiranje redovno se prate putem monitoring alata i saradnja između OCD-a i JLS-a postaje više partnerska.

Mislim da smo uspjeli značajno promjeniti suprotstavljene stavove koji su dominirali od prije nekoliko godina, a koji su dijelili OCD i JLS na „mi i oni“. Međusobno uvažavanje i prepoznatljivost dobrih razvojnih projekata, te potencijala za pisanje projekata i korisnosti koje proizilaze iz partnerskog rada je postalo redovno u lokalnim zajednicama. Danas OCD i mnoge JLS u našoj zemlji zajednički rade na razvoju novih inicijativa te iznalaženju sredstava i iz drugih izvora. Lokalne samouprave redovno sufinasiraju projekte koje OCD dobivaju iz drugih izvora i tako ih pomazu.

Transparentno finansiranje OCD-a i LOD intervenciju potrebno je širiti, a implementacija ustrojenih mehanizama i svih odluka, na različitim nivoima vlasti, treba da se nastavi za što je potrebna i snažna politička podrška za efikasno sprovođenje ovih procesa.

Radujem se godinama koje slijede i radu na jačanju lokalne demokratije i vjerujem da ćemo u narednom periodu imati priliku da i dalje zajedno s našim partnerima pišemo priče o uspjehu.

Samir Omerefendić,  
voditelj projekta  
„Jačanje lokalne  
demokratije/demokracije - LOD“

# SEDAM GODINA USPJEŠNE IMPLEMENTACIJE LOD PROJEKTA

Uspješna priča o projektu Jačanje lokalne demokratije/demokracije (LOD) u Bosni i Hercegovini (BiH), koji uz finansijsku podršku iz sredstava Instruma za pretpripravno pomoć (IPA) Evropske unije (EU) implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), traje već sedam godina. Još od 2009. godine LOD projekt doprinosi demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i dalnjem razvoju BiH putem podrške odabranim jedinicama lokalne samouprave (JLS) u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te transparentnoj raspodjeli budžetskih sredstava namijenjenih za organizacije civilnog društva (OCD).

## Više od 7 miliona eura uloženo u pomoć za preko 80 hiljada korisnika

U periodu od 2009. do 2016. godine, tokom četiri projektne faze, podržano je čak 50 JLS u kojima je kroz 289 projekata pružena pomoć za 81.253 korisnika. Bitno je istaći da su u implementaciji tih projekata učestvovalo 234 OCD koje su na taj način direktno pomogle u stvaranju boljih uvjeta za život u lokalnim zajednicama. Za realizaciju pomenutih projekata, tokom sedam godina, EU je investirala više od 7 miliona eura što LOD projekt svrstava među najznačajnije programe pomoći realizovane na teritoriji BiH.

## Pregled rezultata implementacije LOD projekata na lokalnom nivou kroz sve projektnе faze.



Osim respektabilnih brojki, kroz LOD projekt ostvarena je snažna sinergija JLS-a i OCD-a, uspostavljeni su transparentni mehanizmi za raspodjelu općinskih sredstava za projektnu aktivnosti civilnog sektora, a sve u skladu sa lokalnim potrebama i prioritetima. Svrha LOD projekta,

dakle, nije bila u pružanju jednokratne pomoći za JLS, već u nastojanju da se izgrađe dugoročno trajno partnerstvo između OCD-a i lokalnih vlasti čiji će osnovni zadatak biti kontinuirana briga o potrebama građana.



## Veliku ulogu u ostvarivanju dobrih rezultata odigrali su partneri LOD projekta

Značajan doprinos realizaciji LOD projekta dalo je i Ministarstvo pravde BiH, glavni partner na projektu, čiji predstavnici od početka aktivno učestvuju u LOD projektnom odboru.

**„Ministarstvo pravde BiH je partner LOD projekta počev od njegove prve faze. Poduzete aktivnosti pokazuju da je riječ o uspješnom projektu koji doprinosi, ne samo povjerenju građana i općina, bolju komunikaciju organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti, već predstavlja značajan doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i dajem razvitu BiH u procesu evropskih integracija“, riječi su Josipa Grubeša, ministra pravde BiH.**

Put od sedam godina pređen je u četiri koraka implementacije LOD projekata, tokom kojih je svaka faza predstavljala snažan doprinos procesima jačanja demokratije u BiH.

U četvrtoj fazi, koja je počela u junu 2014. godine učestvuje 14 općina i gradova, čime je ukupan broj JLS uključenih u LOD projekt stigao do broja 50.

Karakteristika za LOD IV projekat je bio sam način izbora JLS za učešće u projektu. Naime,

zbog katastrofalnih poplava u maju 2014. godine, a na preporuku EU, LOD intervencija se prilagođava stanju na terenu, te je za direktno učešće u projektu odabранo šest lokalnih zajednica koje su pretrpele velike materijalne štete tokom prirodnih nepogoda nezapamćenih u historiji. Tako su Bijeljina, Dobojski Ilovac-Šamac, Maglaj, Šamac i Žepče postale prve lokalne jedinice u kojima se krenulo sa realizacijom LOD IV projekta.

Nakon sedam godina aktivnog sprovođenja na lokalnom nivou, LOD projekt je postao svojevrstan trend, te je većina JLS upoznata sa projektnim pristupom. Danas, mnoge JLS samostalno kontaktiraju LOD projekt, ili partnerne projekte, za dodatnu pomoć kako bi samoinicijativno pokrenuli procese reforme u

području za JLS-u unapređujući saradnju sa civilnim društvom i provođenju LOD metodologije te na taj način osiguraju održivost LOD intervencije i nakon završetka samog projekta.

Nakon sedam godina aktivnog sprovođenja na lokalnom nivou, LOD projekt je postao svojevrstan trend, te je većina JLS upoznata sa projektnim pristupom. Danas, mnoge JLS samostalno kontaktiraju LOD projekt, ili partnerne projekte, za dodatnu pomoć kako bi samoinicijativno pokrenuli procese reforme u

području za JLS-u unapređujući saradnju sa civilnim društvom, unapređujući ovaj model projekta u BiH. Zahvaljujući ovom modelu, koji predstavlja portfolio alata

realizovan je ukupno šest projekata u šest različitih JLS-a, a oko 10 000 osoba, među

kojima su većinom djeca i mladi, imalo je di-

rektnu korist od projekata koji su ublažili posljedice poplava. Obnovljene su mjesne kancelarije, domovi kulture, stadioni, igrališta i druga infrastrukturna čime je lokalnom stanovništvu omogućen normalan život.

Aco Pantić, generalni sekretar SOG RS, također je zadovoljan saradjom u okviru LOD projekta, te je naglasio kako se „**Savez opština i gradova Republike Srpske aktivno zalaže za usvajanje prepiska da opštine i gradovi upotrebljavaju LOD metodologiju kao model za raspodjelu sredstava za organizacije civilnog društva“.**

## LOD IV – jedan dio odgovora Evropske unije na izazove katastrofalnih poplava u BiH

Ostale učesnice projekata, među kojima su Berkovići, Cazin, Kotor Varoš, Novo Sarajevo, Šekovići i Visoko, odabранe su kroz javni poziv, dok je Nevesinj u Brčko distriktu, nakon iskazanog interesa za učešće u LOD IV projektu ponudeno učešće u projektu u svojstvu

Zahvaljujući četvrtoj projektnoj fazi LOD projekta u pomenutim JLS je realizovan na više desetina projekata koji su pomogli u smanjivanju nezaposlenosti, ostvarivanju prava za osobu sa smetnjama u razvoju, kreiranju boljih uvjeta za život osoba sa invaliditetom, edukaciji, promociji kulture i zdravog načina života.

**LOD metodologija i razvoj kapaciteta – tajna uspjeha LOD projekta u BiH**

Učešćem u LOD projektu, JLS su, između ostalog, prihvatile i implementaciju LOD metodologije u svoj način rada dodjele sredstava za projekte OCD-a. Na taj način su napravljeni predviđeni za poboljšano funkcioniranje, ne samo administrativnih službi lokalnih vlasti, već je i pristup OCD-a u kreiranju projektnih prijedloga postao profesionalniji.

Novi način rada je u početku predstavlja izazov ne samo za predstavnike OCD-a, već i za administrativne službe JLS-a, ali je vrlo brzo, nakon prvih realizovanih projekata na terenu, prihvaćen kao mnogo bolje rješenje u odnosu na ranije prakse direktne raspodjele sredstava. Stoga se, upravo LOD metodologija može smatrati jednom od tajni uspjeha LOD projekta u BiH. Zahvaljujući ovom modelu, koji predstavlja portfolio alata

realizovan je ukupno šest projekata u šest različitih JLS-a, a oko 10 000 osoba, među kojima su većinom djeca i mladi, imalo je di-

i procedura za transparentnu raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju OCD-a, projektni pristup dobiva prednost u odnosu na direktnu raspodjelu sredstava, a ujedno se osigurava da se finansiraju projekti koji su u skladu sa definisanim strateškim potrebama i prioritetima i koji značajno utiču na stanovništvo.

**„Općina Žepče je bila teško pogodena stanjem prirodne nesreće, ali je kroz neposredno učešće u LOD projektu razvijen okvir za suradnju sa OCD-ima koje su svojim projektima značajno doprinijeli normalizaciji stanja na područjima pogodjenim poplavama“, rekao je Mato Zovko, načelnik Općine Žepče, po završetku realizacije projekata što su direktno utjecali na ublažavanje posljedica poplava.**

Kroz LOD projekat, ova metodologija je dobila široku primjenu u praksi. Formalnu odлуčku o primjeni LOD metodologije do sada je usvojilo 36 JLS u BiH. Pored toga, kao dodatni rezultat LOD projekta jeste rad na promoviranju LOD metodologije na višim nivoima vlasti. Tako je LOD projekat u Federaciji BiH, a u saradnji sa SOG FBiH, pomogao da se u martu 2014. godine donese Odluka o usvajanju metodologije za transparentno finansiranje projekata OCD-a po standardima EU-a koja je uvedena na bazi LOD metodologije i preporučena kantonalnim vlastima.

Isto tako, LOD projekat je u svakoj lokalnoj zajednici radio i sa lokalnim (grassroot) OCD-om, pomažući im da razviju svoje ideje, napišu ih u projektnoj formi i na kraju da ih sprovedu uspješno, a sve sa ciljem što kvalitetnije pomoći građanima. Pasivno civilno društvo koje očekuje da se samo vlast bavi kreiranjem boljih uvjeta za život stanovnika postalo je prošlost.

## Sve izvjesnija ideja o regionalnom LOD projektu

Planirano je da projekat LOD IV traje do jeseni ove godine, ali to, po svemu sudeći, neće biti i kraj uspješne priče o LOD projektu. Naime, primjeri najbolje prakse i uspješne LOD-ovih iskustava iz BiH trebala bi poslužiti kao osnova za novi projekat jačanja lokalne demokratije u više zemalja regiona.

Pozitivni signali iz EU, dobre prakse iz BiH, te želja partnera da repliciraju i primjene uspješna iskustva LOD projekta u drugim zemljama regiona, jasan su signal da bi priča o jačanju lokalne demokratije na regionalnom nivou mogla početi već ove, ili početkom sljedeće godine.

fondove koji BiH stoje na raspolaganju u procesu pridruživanja EU.

Osim jačanja kapaciteta lokalnih administracija, utvrđeno je da mnoge OCD, naročito one koje rade na lokalnom nivou, trebaju dodatna znanja i vještine kako bi se specijalizirali u polju djelovanja. Kroz veliki broj obuka (pisani projektni prijedlog, upravljanje projektnim ciklusom, monitoring, itd.) i upotrebom LOD metodologije napravljen je ogroman iskorak u izgradnji i jačanju kapaciteta OCD-a, koje su na taj način potpuno uključeni u donošenje odluka, jer, napisuši, radi se o javnom novcu za koji se treba odgovarati građanima. Stoga, u OCD-ima odgovornost za sredstva koja dobivaju iz javnih fondova, a ne samo lokalne vlasti koje te sredstva dodjeljuju.

Kroz LOD projekat, ova metodologija je dobila široku primjenu u praksi. Formalnu odlučku o primjeni LOD metodologije do sada je usvojilo 36 JLS u BiH. Pored toga, kao dodatni rezultat LOD projekta jeste rad na promoviranju LOD metodologije na višim nivoima vlasti. Tako je LOD projekat u Federaciji BiH, a u saradnji sa SOG FBiH, pomogao da se u martu 2014. godine donese Odluka o usvajanju metodologije za transparentno finansiranje projekata OCD-a po standardima EU-a koja je uvedena na bazi LOD metodologije i preporučena kantonalnim vlastima. Isto tako, LOD projekat je u svakoj lokalnoj zajednici radio i sa lokalnim (grassroot) OCD-om, pomažući im da razviju svoje ideje, napišu ih u projektnoj formi i na kraju da ih sprovedu uspješno, a sve sa ciljem što kvalitetnije pomoći građanima. Pasivno civilno društvo koje očekuje da se samo vlast bavi kreiranjem boljih uvjeta za život stanovnika postalo je prošlost.

Planirano je da projekat LOD IV traje do jeseni ove godine, ali to, po svemu sudeći, neće biti i kraj uspješne priče o LOD projektu. Naime, primjeri najbolje prakse i uspješne LOD-ovih iskustava iz BiH trebala bi poslužiti kao osnova za novi projekat jačanja lokalne demokratije u više zemalja regiona.

Pozitivni signali iz EU, dobre prakse iz BiH, te želja partnera da repliciraju i primjene uspješna iskustva LOD projekta u drugim zemljama regiona, jasan su signal da bi priča o jačanju lokalne demokratije na regionalnom nivou mogla početi već ove, ili početkom sljedeće godine.



# LOD opštine koje su učestvovale ili još učestvuju u LOD projektu

- █ LOD IV JLS
- █ Pridružene JLS LOD IV
- █ LOD III JLS
- █ LOD II JLS
- █ LOD I JLS

**Istočno Sarajevo**  
 1 - Istočni Stari Grad  
 2 - Istočno Novo Sarajevo  
 3 - Istočna Ilidža

**Grad Sarajevo**  
 4 - Stari Grad  
 5 - Centar  
 6 - Novo Sarajevo  
 7 - Novi Grad

# PREDSTAVLJAMO: GRAD BIJELJINA, OPĆINE NOVO SARAJEVO I TEŠANJ PRIMJERI DOBRE PRAKSE U LOD PROJEKTU

## Mićić: Bilo bi dobro da se sve lokalne zajednice uključe u LOD projekat



Grad Bijeljina je, kao lokalna zajednica koja je bila ugroženo područje u velikim poplavama što su u maju 2014. zahvatile BiH, direktno izabran u LOD IV projekt. To je bio jedan dio odgovora EU na štete koje su zadesile BiH tokom poplava, a za ovu lokalnu zajednicu sa sjeveroistoka naše zemlje je to značilo drugo učešće u ovom projektu, jer su 2011. godine već učestvovali u projektu LOD II.

Ovog puta, Bijeljina se našla među jedinicama lokalne samouprave (JLS) koje su primjeri dobre prakse u realizaciji LOD projekta. Ono po čemu se Grad Bijeljina posebno izdvaja jeste činjenica da su u 2016. godini dodijelili značajna sredstva za sportska udruženja po LOD metodologiji. Ovo je bila bitna promjena kako za gradsku administraciju, tako i za sportska udruženja koja su naviknuta da direktno, na zahtjev, dobijaju sredstava za finansiranje svojih aktivnosti.

Značajni rezultati i bogato iskustvo u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih

vlasti i civilnog društva, samo su neki od razloga zbog kojih smo razgovarali s Mićićem, gradonačelnikom Bijeljine.

**LOD Bilten:** Možete li sa našim čitateljima podijeliti iskustva stečena kroz LOD projekt. Da li je učešće u LOD projektu poboljšalo rad gradske uprave i na koji način?

**Mićić:** Učešće u LOD projektu je djelimično poboljšalo rad gradske uprave samim tim što je veći broj saradnika i aktivista iz OCD-a prošao dobru obuku za pisanje projektnih prijedloga. Ostvarena je i značajna pomoć u materijalnom smislu kroz sanaciju objekata i realizaciju projekata OCD.

**LOD Bilten:** Koliko je realizovano projekata u toku LOD IV projekta?



**Mićić:** Realizovano je sedam projekata kandidovanih od strane OCD-a, i dva projekta po skraćenoj proceduri, koji se odnose na sanaciju objekata stradalih u poplavama 2014. godine, a koji su od posebnog značaja. Zahvaljujući tim sanacijama institucije (mjesni uredi i domovi kulture) koje su bile ugrožene, nastavile su svoj nesmetan rad i pružanje kvalitetnih usluga stanovnicima.

**LOD Bilten:** Postoje li prednosti LOD projekata koje biste posebno izdvojili?

**Mićić:** Prednosti LOD projekta su prije svega na insistiranju kod utvrđivanja prioriteta, a koji su definisani i Strategijom razvoja Grada. Zatim, dobili smo mogućnost sagledavanja stanja u OCD-ima, njihovom kapacitetu za izradu i upravljanje projektnim aktivno-

stima, a više pažnje je posvećeno monitringu realizacije projekata i izvještavanju od strane OCD-a što ranije nije bio slučaj.

**LOD Bilten:** Koja su bila Vaša očekivanja od ponovnog učešća u LOD projektu?

**Mićić:** S obzirom na to da je Grad Bijeljina, kao ugroženo područje u poplavama, direktno izabran za učešće u projektu LOD IV, nismo imali velika očekivanja, ali smo bili sretni što smo se našli među odabranim jedinicama lokalne samouprave. U konačnici smo zadovoljni i ostvarenim rezultatima.

**LOD Bilten:** Važan segment LOD projekta je i LOD metodologija. Kako je tekao proces usvajanja i da li je taj proces konkretno donio određena poboljšanja u radu gradske uprave?

**Mićić:** Reakcije OCD-a na početku nisu bile najbolje, jer je nova metodologija od njih iziskivala veći angažman kod kreiranja projektnih prijedloga i ispunjavanja potrebe dokumentacije. Jednostavno, mnogi OCD-i

nisu imali kapacite kako bi zadovoljili sve ono što se traži od njih, ali kroz obuke koje su organizovane upravo za njihovu bolju pripremu postignut je značajan napredak. Generalno posmatrajući, stvoren je bolji odnos između vlasti i OCD-a.

**LOD Bilten:** Nakon učešća u LOD projektu, da li možemo govoriti o nekim novostecenim pozitivnim iskustvima?

**Mićić:** U svakom slučaju, iskustva sa primjenom LOD metodologije su pozitivna, a to potvrđuju i rezultati sa terena. Smatramo da bi bilo dobro da se sve lokalne zajednice uključe u LOD projekat, jer iz ovakvih projekata zaista dobivamo mogućnost spoznati malo više, napraviti neke korekcije i prihvatići jedinstven pristup i metodologiju raspodjele sredstava za OCD.

## Koldžo: Ne može niko budžetska sredstva dobiti na „ligepe oči“!



Novo Sarajevo je u 2016. godini provela transparentan javni poziv za boračka udruženja po LOD metodologiji što je značajna novina u odnosu na način kako se ova udruženja finansiraju u drugim jedinicama lokalne samouprave i na višim nivoima vlasti.

Sve ovo je bio dovoljan povod da o realizaciji LOD projekta na području ove lokalne zajednice razgovaramo sa Nedžadom Koldžom, načelnikom Općine.

**LOD Bilten:** Da li je učešće u LOD projektu poboljšalo rad Općine i na koji način?

**Koldžo:** Mi smo se odlučili pristupiti LOD projektu iz razloga što smatramo da je ovaj projekt, ustvari, jedan vid reformi. Poznato je da reforme znaju biti bolne i teške, ali su nužne s obzirom da imamo velika budžetska rasipanja na svim nivoima. Vjerujemo da je učešće u LOD projektu zapravo prvi korak u stvaranju pravila igre koja trebaju pojačati čvrstu finansijsku disciplinu koju smo mi već uveli ranije.

**LOD Bilten:** Šta biste izdvojili kao najveće prednosti LOD projekta?

**Koldžo:** Prije svega, uvodi se transparentnost u saradnji sa OCD-ima. Ne finansira se postojanje udruženja, što je do sad bio često slučaj, zbog čega su neka udruženja

imala privilegovan status u odnosu na druga. Sva udruženja imaju ista prava, i upravo kroz LOD metodologiju omogućava im se da iskoriste ta prava, a u isto vrijeme da se ostvare društveni ciljevi.

**LOD Bilten:** Kako je tekao proces usvajanja LOD metodologije i da li je taj proces konkretno donio određena poboljšanja u radu Općine? Koje su prednosti ovakvog načina dodjele sredstava i šta znači za Općinu ovaj novi prisup?

**Koldžo:** Ranije smo vrlo često imali slučaj da udruženja apliciraju sa projektima koji uopće nemaju širi društveni značaj, ali zahvaljujući LOD metodologiji mi usmjeravamo pravac raspolažanja sredstvima, odnosno ostvarivanje zacrtanih društvenih ciljeva koji su, ili u skladu sa strategijom razvoja, ili drugim strateškim dokumentima same općine. Ono što je najvažnije finansira se isključivo projekat koji je u skladu sa standardima LOD metodologije. Tako da se prije same realizacije nekog projekta tačno zna kome je namijenjen, koji su njegovi ciljevi, na koji će način konkretno utjecati na poboljšanje situacije u lokalnoj zajednici i kako će se utrošiti dodjeljena sredstva. Ne može niko javna sredstva, odnosno budžetska sredstva, dobiti samo na ligepe oči!



**LOD Bilten:** Kakve su reakcije nakon usvajanja LOD metodologije bile kod OCD-a?

**Koldžo:** Iskreno, prve reakcije mnogih su bile negativne. Vjerovatno su takve reakcije proistekle iz straha od uvođenja nekih novina koje će iziskivati dodatni napor udruženja pri apliciranju za sredstva. Međutim, nakon nekoliko sesija obuke koje smo proveli za OCD, pokazalo se u praksi da se od sektora civilnog društva ne traži nešto nemoguće i nešto što oni ne mogu ispuniti. Koliko su te obuke bile uspješne govori i podatak da su sve aplikacije koje su pristigle na javni poziv, dakle njih 18, bile u skladu sa LOD metodologijom i odobrene su za realizaciju. Osim toga, usvajanjem ove metodologije predstavnici OCD-a su stekli znanje koje mogu iskoristiti za pisanje projekata i prema drugim donatorima.

**LOD Bilten:** Da li se općenito odnos sa OCD-ima poboljšao nakon usvajanja LOD metodologije i na koji način?

**Koldžo:** Mi smo i prije uključivanja u LOD projekt imali prilično dobar odnos s sektorom civilnog društva, a oni su kroz već posljednje obuke, ali i praksi, shvatili da usvajanjem LOD metodologije mogu samo dobiti, a nikako izgubiti. Standardi LOD metodologije su zaista poboljšali odnose na relaciji općina – sektor civilnog društva, i mislim da je ta transformacija kod nas prošla „bezbolno“, dok će lokalne zajednice koje nisu uključene u LOD projekt s tim reformama imati

problema. Ovo je iskorak u pravcu da čvrsta finansijska disciplina i pravilno planiranje u skladu sa važećim propisima doprinosi i kvalitetnijem radu Općine kao organa uprave, odnosno servisa građana, i da od toga koristi ima čitava društvena zajednica.

**LOD Bilten:** Da li će Općina nastaviti primjenjivati LOD metodologiju i nakon završetka LOD projekta?

**Koldžo:** LOD metodologija je usvojena i prihvadena od općinskog vijeća kao standard, tako da će se svakako nastaviti primjenjivati u našem radu. Ona je zaživjela i u praksi, postala je dobre rezultate na terenu, i vjerujemo da će njene prednosti uskoro osjetiti svi građani naše općine.

**LOD Bilten:** Smatrajte li da bi se LOD metodologija trebala usvojiti i na višim nivoima vlasti i zbog čega?

**Koldžo:** Kao što sam već ranije rekao, naša iskustva sa LOD metodologijom su veoma pozitivna. To je postao standard našeg rada i vjerujem da bi se isti princip trebao primjeniti i na više nivoa vlasti. Pošto se radi o reformama, potpuno sam ubijeden da će viši nivoi vlasti morati usvojiti procese rada po LOD metodologiji, jer samo na taj način možemo očekivati napredak u pregovorima za pristupanje članstvu u EU.

## Huskić: Razvojem civilnog društva javni sektor dobiva aktivnije partnera u razvoju zajednice



Općina Tešanj svrstava se u red najrazvijenijih općina u BiH, a značajni pomaci u radu općinske administracije napravljeni su i kroz učešće u LOD projektu. Zanimljivo za

ovo jedinicu lokalne samouprave jeste podatak da je dva puta zaredom učestvovala u LOD projektu (u fazi LOD II i LOD III), i da su za svoj angažman u realizaciji dosadašnjih projektnih ciklusa ocijenjeni vrlo visokim ocjenama. O iskustvima koja su stekli i rezultatima koje su postigli razgovarali smo sa Suadom Huskićem, načelnikom Općine Tešanj.

**LOD Bilten:** Vaša Općina je u LOD projektu učestvovala u dvije faze projektnog ciklusa, koja su općenito vaša iskustva sa LOD metodologijom?

**Huskić:** Općina Tešanj je bez ikakvih dilema i razmišljanja prihvatile da sudjeluje u LOD

nosit mogućnosti poboljšanja saradnje sa sektorom civilnog društva, veće transparentnosti utroška javnih sredstava, bolju komunikaciju te na kraju razvijanje kapaciteta samih udruženja građana. Realizacijom projekta u kojem smo sudjelovali to se i ostvarilo. Ako je nekom možda i bilo nejasno ostvarenje ukupnih efekata, danas možemo reći da su ta pitanja ili dileme iza nas. Zadovoljni smo ostvarenim efektima, a „naučene lekcije“ općinske uprave i udruženja građana sada su sastavni dio naših znanja i iskustava. Iz iskustava koje imamo svakoj općini koja nema definisanu metodologiju preporučio bi definisanje metodologije koja se zasniva na projektnom pristupu i uređenje odnosa na ovakav način.

**LOD Bilten:** Da li je usvajanje LOD metodologije donijelo određena poboljšanja u radu općinske uprave i na koji način?

**Huskić:** Promjena u radu općinske uprave svakako je bilo. One se zasnivaju na drugaćijim procesima i procedurama, na jasno utvrđenim kriterijima, definisanim obrascima, na usmjerenošći i ovog područja rada na ostvarenje strateških planova. Sada i oni koji nisu razumjeli u potpunosti odnose shvataju da svi dijelovi društva, uključujući i sektor civilnog društva, trebaju biti uključeni u realizaciju strateških dokumenata i ostvarenje zajedničke vizije lokalne samouprave.

**LOD Bilten:** Koje su prednosti ovakvog načina dodjele sredstava i šta znači za općinsku upravu ovakav pristup?

**Huskić:** Ovakav način dodjele sredstava omogućava općinskoj upravi mnogo. Prije svega, jasnu usmjerenošć sektora civilnog društva u realizaciju strategije razvoja, tj. projekti koji su definisani strateškim planom. Time se ostvaruje sinergija javnog sektora sa civilnim društvom. Osim toga, povećava se transparentnost utroška budžetskih sredstava. LOD metodologija na ovaj način utiče na razvoj udruženja građana, jer su udruženja usmjerena na planske i projektne aktivnosti. Razvojem udruženja građana, javni sektor dobiva aktivnije partnera u razvoju zajednice i partnera na koje se može osloniti u korištenju sredstava EU.

**LOD Bilten:** Kakve su reakcije nakon usvajanja LOD metodologije bile kod OCD-a?

**Huskić:** Na prvo predstavljanje LOD metodologije predstavnici OCD-a su bili suzdržani i djelimično u strahu od nepoznatog. Međutim, nakon prvih javnih poziva i provođenja pristupa taj odnos se promjenio. U općini Tešanj više niko ne postavlja pitanje zašto ovakva metodologija, nego se svi spremaju i očekuju godišnji javni poziv, a ako ga propuste onda preuzimaju odgovornost za to.

**LOD Bilten:** Da li se generalno odnos sa OCD-ima poboljšao nakon usvajanja LOD metodologije i na koji način?

**Huskić:** Odnos Općine Tešanj sa organizacijama civilnog društva bismo mogli ocijeniti uspješnim. Odnos se poboljšao kroz primje-



**LOD Bilten:** Šta biste izdvojili kao najveće prednosti LOD projekta?

**Huskić:** Saradnja na projektu LOD II i III je rezultirala sticanjem velikog iskustva u praktičnoj primjeni novih znanja i novog načina rada. Veliku prednost predstavlja i uključenost svih sudionika procesa, što je uz zajednički prolazak kroz cijeli proces (pripremu poziva, kontakte sa OCD-om, ocjenu projekata, monitoring, itd.) dalo poseban efekat na mogućnost dalje primjene novih znanja.

**LOD Bilten:** Veliki broj lokalnih zajednica u BiH nije imao priliku učestvovati u LOD projektu. Za kraj našeg kratkog razgovora, koje bi bile Vaše preporuke i poruke za druge jedinice lokalne samouprave?

**Huskić:** LOD projekat je za općinu Tešanj donio snažan alat za unapređenje jasnih i transparentnih mehanizama rada. Suština jesu nova znanja i novi načini rada, koji podaju ukupne kapacitete organa uprave. Riječ je o znanjima i iskustvima koja su potrebna svakoj općini, i koja ćemo prije ili kasnije u nekom obliku morati primjenjivati u svom radu. Ukupan razvoj i reforma javnog sektora, pristup EU od nas traže poboljšanja u mnogim područjima. U konkretnom slučaju već postoje gotova rješenja koja možemo koristiti. Ako općina želi da udruženja građana rade na realizaciji strategije razvoja, i ako općina želi da pomogne razvoj udruženja građana koja općini mogu biti partneri u razvoju zajednice, projektima Evropske unije i slično, onda je LOD projekat i LOD metodologija prava prilika za to.

# INTERVJU SA MASSIMOM MINOM, ŠEFOM OPERACIJA ODJELJENJA ZA SOCIJALNI RAZVOJ, CIVILNO DRUŠTVO I PREKOGRANIČNU SARADNJU U DELEGACIJI EU U BIH



**LOD Bilten:** Vi ste već nekoliko godina šef operacija Odjeljenja za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji Evropske unije (EU) u Bosni i Hercegovini (BiH) i upoznati ste sa stanjem civilnog društva u BiH. U čemu je snaga civilnog društva u BiH, po Vašem mišljenju, a koja podrža je potrebno unaprijediti?

**Mina:** Postoji dosta OCD u BiH sa širokim poljem rada u kojima su uključeni građani koji su posvećeni poboljšanju socio-ekonomske i političke situacije u zemlji. Nažalost, kako smo i naveli u Izvještaju o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, ne postoji ni državna strategija za civilno društvo kao ni jedinstvena baza podataka nevladinih organizacija. Većina sredstava za finansiranje se dobija na netransparentan način, a pravni i finansijski okvir je potrebno poboljšati. Potrebno je također uspostaviti formalniju saradnju između svih nivoa vlasti i civilnog društva, ali to zahtijeva jačanje kapaciteta OCD-a kako bi mogli aktivno učestvovati u takvoj vrsti dijaloga. Zahvaljujući finansijskoj podršci EU-a postignut je određeni napredak u BiH na ovom području ali to još uvijek nije dovoljno. S druge strane, OCD trebaju pokazati svoju posvećenost i odgovornost u radu, jer ono što ih čini vjerodostojnjim je njihova sposobnost da predstave mišljenje različitih slojeva stanovništva.

**LOD Bilten:** BiH je podnijela prijavu za prijem u članstvo EU. Ovo je važan korak za BiH na njenom putu ka EU. Kakva je po Vama uloga civilnog društva u ovom procesu?

**Mina:** EU smatra da je doprinos civilnog društva u procesu integracije veoma važan. Kako je navedeno u Lisabonskom ugovoru, sudionička demokratija je osnovni demokratski princip EU-a i dijalog sa predstavnicima udruženja i civilnog društva je ključan. Institucije bi trebale voditi otvoreni, transparentni i redovan dijalog sa predstavnicima NVO-a i civilnog društva kako bi se poboljšalo stvaranje politike i zakonodavstva zahvaljujući vrijednosti uvida koje može pružiti civilno društvo. Civilno društvo u BiH ima važnu ulogu u procesu integracije sa EU. Ono nadzire ovaj proces i učestvuje u diskusiji o reformskoj agendi sa EU i institucijama vlasti širom zemlje.

**Mina:** Pozitivni primjer funkcionalne lokalne vlasti koja efikasno i konstruktivno sarađuje sa civilnim društvom može poslužiti kao model i inspiracija višim nivoima vlasti

**LOD Bilten:** Da li projekti slični LOD projektu, čija se četvrta faza upravo sprovodi, mogu ubrzati i podržati prijem BiH u EU?

**Mina:** Dobra saradnja između civilnog društva i institucija vlasti na svim nivoima kao i veće učešće OCD-a u demokratskim procesima doprinosi transparentnom donošenju odluka i pomaže BiH na njenom putu ka EU. Građani trebaju imati mogućnost da učestvuju u donošenju odluka i nadgledanju sprovodenja pravila i procedura i kao poj-

dinci i putem OCD-a. BiH treba uspostaviti institucionalni mehanizam saradnje sa civilnim društvom i poboljšati zakonodavni okvir kako bi stvorila poticajno okruženje za civilno društvo, naročito kroz transparentnu podjelu sredstava OCD-ima. Zato su projekti kao što je LOD, koji blisko sarađuju sa građanima BiH na lokalnom nivou, od presudne važnosti u ovom kontekstu.

**LOD Bilten:** Recite nam Vaše mišljenje o LOD projektu i važnosti jačanja odnosa i saradnje između civilnog društva i vlasti.

**Mina:** Rezultati sprovođenja LOD projekta su veoma zadovoljavajući i draga nam je vidjeti da su mnoge općine i gradovi u BiH prepoznali korist i pokazali interes da učestvuju u projektu. LOD projekt također ima ključnu ulogu u promociji transparentne podjele sredstava civilnom društvu na lokalnom nivou. Takozvana LOD metodologija je alat koji pomaže da se sredstvima upravlja, da se raspodjeljuju i troše na transparentan način i u skladu sa stvarnim potrebama lokalne zajednice kako je i navedeno u lokalnim razvojnim planovima i strategijama. Zbog svega toga smo i finansirali četiri faze LOD projekta i s ponosom mogu reći da zahvaljujući pozitivnim rezultatima koje je LOD projekt postigao u BiH, razmatramo mogućnost kopiranja ovog projektnog modela u zemljama regiona.

**LOD Bilten:** Koliko je važno da se lokalne zajednice uključe u proces prijema u članstvo EU i kakav može biti njihov doprinos?

**Mina:** Iako su državne institucije vlasti zadužene za proces prijema u članstvo, znatan predak se može ostvariti i na lokalnom nivou. Pozitivni primjer funkcionalne lokalne vlasti koja efikasno i konstruktivno sarađuje sa civilnim društvom može poslužiti kao model i inspiracija višim nivoima vlasti da poboljšaju svoju efikasnost i sprovedu reforme koje EU zahtijeva, a u interesu kompletног stanovištva. Stanovništvo lokalnih zajednica treba iskoristiti priliku i biti svjesno snage svog učešća u ovim procesima, trebaju se uključiti i dati doprinos u kreiranju i sprovodenju pravila i projekata za dobrobit svojih zajednica.

# LOD PROJEKAT PREDSTAVLJEN NA REGIONALNOJ KONFERENCIJI O TRANSPARENTNOJ DODJELI JAVNIH SREDSTAVA

Jedinstven zaključak učesnika je da treba obezbijediti, odnosno jačati transparentno finansiranje OCD-a

Jahorina je od 29.03.-31.03.2016. godine bila domaćin regionalne konferencije „Transparentna dodjela javnih sredstava – EU dobre prakse i modeli“ koju su zajednički organizirali EU projekt tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO) u BiH i TACSO Vesta - Resursni centar za NVO u Bosni i Hercegovini.

Konferencija je okupila više od 80 sudionika iz Albanije, Srbije, Crne Gore, BiH Jugoslavenske Republike Makedonije, Kosova, Turske i Bosne i Hercegovine s ciljem uspostave zajedničke platforme za zapadni Balkan i Tursku koja će uskladiti prakse ovih zemalja s najboljim evropskim praksama u oblasti raspodjele javnih sredstava.



„Glavni cilj LOD projekta je jačanje i produbljivanje postojećih odnosa između lokalnih vlasti i OCD-a kako bi se povećala učinkovitost i održivost neophodnih usluga koje pružaju građanima u lokalnim zajednicama“, istakao je Mina najavivši kako EU planira da replicira model koji je implementiran u BiH na regionalnom nivou.

Sa detaljima LOD projekta i LOD metodologije, koja podrazumijeva metodološki pristup za transparentnu raspodjelu javnih fondova namijenjenih OCD-ima,

učesnike na konferenciji upoznao je Samir Omerefendić, rukovodilac LOD projekta.

„LOD metodologija je alat koji osigurava da se javnim sredstvima upravlja na transparentan način, da se ista raspodjeljuju

i implementiraju transparentno i konzistentno, te da daju učinkovit odgovor na stvarne lokalne potrebe koje su identificirane u lokalnim razvojnim planovima i strategijama“, naglasio je Omerefendić i zaključio kako je primjena LOD metodologije u lokalnim zajednicama koje učestvuju u projektu doprinijela racionalnijem i efikasnijem trošenju sredstava i mnogo boljom saradnjom između predstavnika vlasti i civilnog društva.

Na konferenciji su također predstavljena iskustva i ključni izazovi za unapređenje transparentnosti javnog finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija i iz drugih zemalja s naglaskom na pronađenje najboljeg modela primjenjivog na postojeće uslove u svakoj zemlji.

Jedinstven zaključak učesnika je da treba obezbijediti, odnosno jačati transparentno finansiranje OCD-a, kao i mehanizme za kvalitetan monitoring realizacije programa i projekata, odnosno trošenja sredstava iz javnih fondova s ciljem ostvarenja javnog interesa.

# BH. DELEGACIJA ODUŠEVЉENA STUDIJSKOM POSJETOM REPUBLICI IRSKOJ

Cilj posjete je bio da se ključni donosioci odluka na lokalnom nivou upoznaju sa mogućnostima za unapređenje saradnje sa civilnim društвom

Nakon što su u oktobru prošle godine predstavnici partnerskih JLS, koje učeštavaju u četvrtoj fazi LOD projekta, posjetili Republiku Irsku kako bi se upoznali sa dobrim EU praksama koje se odnose na saradnju između lokalnih vlasti i civilnog društva, u maju ove godine organizovana je još jedna slična posjeta. Ovaj put učesnici su bili načelnici i gradonačelnici partnerskih i pridruženih JLS, predstavnici Ministarstva pravde BiH, te Saveza općina i gradova FBiH i Saveza opština i gradova Republike Sрpske.

Cilj ove posjete je bio da se ključni donosioci odluka na lokalnom nivou upoznaju sa mogućnostima za unapređenje saradnje sa civilnim društвом, iskustvima i naučenim lekcijama u povlačenju EU fondova i u konačnici sa irskim administrativnim sistemom, te tako ponesu sa sobom ideje i inicijative koje su prilagodljive za kontekst Bosne i Hercegovine.

Predstavnike iz naše zemlje najprije je ugostio Institut za javnu upravu (IPA), odnosno Irska razvojna agencija za upravljanje javnim sektorom, koja nudi širok spektar usluga poput obrazovanja, obuke i razvoja, istraživanja i izdavaštva.

Usluge IPA-e najčešće koriste predstavnici irske državne službe, ali zahvaljujući dobroj reputaciji svoje usluge pružaju i međunarodnim klijentima, među kojima su i predstavnici lokalnih jedinica iz BiH koje učeštavaju u LOD projektu.



Tokom posjete, učesnici studijskog putovanja su imali priliku da posjeti i Ured gradonačelnika Dablinu te razgovaraju sa predstvincima lokalne vlasti i podijele svoja iskustva u radu na lokalnom nivou.

Osim Dablinu, delegacija iz BiH je posjetila okrug Monaghan, tačnije Peace Link, respektabilni sportski objekat, kojeg su lokalne vlasti u saradnji sa sektorom civilnog društva izgradile uz pomoć sredstava EU-a. U sklopu posjete gostovali su i kod načelnika Općine Carrickmacross gdje im je predstavljena nova struktura komisije za razvoj lokalne zajednice, a ujedno im je pružena mogućnost za razmjenu iskustava sa uposlenicima Općine.

Posljednjeg dana studijskog putovanja upriličena je posjeta Waterfordu gdje se nalazi Southern Regional Assembly, odnosno Regionalni savjet, koji vrši nadzor i upravlja regionalnim projektima koje sufinansira Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF).

*„Izuzetno sam zadovoljan što sam upoznao način rada irskih lokalnih uprava u projektima koje finansira EU, a koji su u vezi s povećanjem iskoristenosti kapaciteta“,*

kazao je po završetku posjete Davor Vučanović, načelnik Opštine Novo Sarajevo.

*„Za učesnike iz Općine Novo Sarajevo posjeta Republici Irskoj u potpunosti je ispunile svoj postavljeni cilj. Program posjeta kreiran je na sadržajno kvalitetan način i kao takav pružio je odličan uvid u konkretnе primjere saradnje između lokalnih vlasti u Republici Irskoj i civilnog društva. Prezentacije, posjete i sastanci su bili interaktivnog tipa s fokusom na primjere iz stvarnog života iz kojih se i najbolje uči. Na taj način smo mogli lako usvojiti znanja koja ćemo prenijeti po povratku u svoje lokalne zajednice.“*

Pozitivna iskustva iz Republike Iriske ponio je i Nermin Ogrešević, načelnik Općine Cazin.



*„Posjeta Republici Irskoj bila je posebna privilegija, jer upoznati jednu takvu zemlju i njenu lokalnu samoupravu iznutra svakako je od velikog značaja. Država koja ima izrazito centraliziran sistem u odnosu na BiH nudi nove informacije i nove tačke gledišta, a s obzirom na uspješnost u povlačenju sredstava iz fondova EU, nama u BiH ovo je primjer da se ustajnim i temeljitim radom mogu postići rezultati koji u konačnici vode ka napretku ekonomije. Naravno, putovanje sa kolegama iz drugih lokalnih zajednica, druženje i međusobna razmjena iskustava o radu u našim lokalnim zajednicama takođe spadaju u benefite ovog putovanja“,*

riječi su načelnika Ogreševića.

Zadovoljstvo viđenim i naučenim tokom posjete nije krila ni Vildana Smajlović, predstavnica Općine Novo Sarajevo.

*„Za učesnike iz Općine Novo Sarajevo posjeta Republici Irskoj u potpunosti je ispunile svoj postavljeni cilj. Program posjeta kreiran je na sadržajno kvalitetan način i kao takav pružio je odličan uvid u konkretnе primjere saradnje između lokalnih vlasti u Republici Irskoj i civilnog društva. Prezentacije, posjete i sastanci su bili interaktivnog tipa s fokusom na primjere iz stvarnog života iz kojih se i najbolje uči. Na taj način smo mogli lako usvojiti znanja koja ćemo prenijeti po povratku u svoje lokalne zajednice.“*

Pozitivna iskustva iz Republike Iriske ponio je i Nermin Ogrešević, načelnik Općine Cazin.

# HELEN CLARK, ADMINISTRATORICA UNDP-A, POSJETILA BIH

Clark se susrela i sa mlađim poduzetnicima koji su predstavili svoje projekte i rješenja problema koja se odnose na zapošljavanje mlađih i ekonomsku budućnost BiH



Helen Clark, administratorica UNDP-a, tokom svojih redovnih aktivnosti u maju je posjetila Bosnu i Hercegovinu. Jedan od povoda njenе posjete našoj zemlji bila je promocija „Izvještaja o humanom razvoju za Zapadni Balkan“, koja je uz prisustvo Mirka Šarovića, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Melvina Asina, šefa Kooperacija u Delegaciji Evropske unije u BiH, održana u Sarajevu.

Oni budu izgrađeni bolji nego što su bili prije katastrofe, a u tim naporima je EU bila vrlo važan partner, dok su u UNDP-u bili vrlo zadovoljni što su pružali podršku obnovi.

Izvještaj se fokusira na katastrofalne poplave iz 2014. godine koje su pogodile BiH i region, a u njemu se ističe da efektivno smanjenje rizika zahtijeva razumijevanje raničnosti zajednica i ekonomije, sa posebnim razumijevanjem koji sektori i grupe stanovništva su u opasnosti. UNDP, zajedno sa vla-

*„Ljudi moraju biti u centru svih naporu za smanjenje rizika od katastrofa. Zajednice koje su izložene riziku i one koje su pogodene katastrofama mogu postati agenti promjene, i ne smiju se posmatrati samo kao moguće žrtve katastrofa.“*

Ukoliko su ljudi osnaženi, naročito kroz ulaganja u njihove kapacitete, velika je mogućnost da će smanjiti sopstvenu izloženost rizicima“, rekla je administratorica UNDP-a u svom obraćanju.

Clark je kazala da se bosanskohercegovačka vlast tokom obnove objekata odlučila da

dama i međunarodnim partnerima, je radio na omogućavanju adekvatne zaštite 25 miliona ljudi u regionu.

Tokom posjete Helen Clark se susrela i sa mlađim poduzetnicima iz BiH, koji su predstavili svoje projekte i rješenja pitanja koja se odnose na mir i pomirenje, te zapošljavanje mlađih i ekonomsku budućnost BiH. Fokus razgovora je bio na omogućavanju većeg učešća mlađih u procesima donošenja odluka i njihovog angažovanja u nacionalnim, regionalnim i globalnim procesima.

Administratoricu UNDP-a primio je i predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, a tokom sastanka je konstatovano da je saradnja BiH i UNDP-a odlična, te da se ova UN organizacija pokazala kao vrijedan partner institucijama BiH u raznovrsnim programima društveno-ekonomskog razvoja.

Clark je tom prilikom istakla kako UNDP čvrsto podržava nastojanja bosanskohercegovačkih vlasti na sprovođenju Reformske agende 2015.-2018. godine, kao i put BiH ka punopravnom članstvu u EU.



# DAN EVROPE OBILJEŽEN I U BOSNI I HERCEGOVINI



Dan Europe i ove godine obilježen je u BiH, a za svečani prijem odabrana je sarajevska Vijećnica, koja je upravo 9. maja, prije dvije godine, ponovo otvorila svoja vrata nakon rekonstrukcije koja je finansirana sredstvima građana EU u iznosu od devet miliona eura.

Prijem su svečano otvorili šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark i predsedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, i tom prilikom je poručeno da je, nakon mnogo godina zastoja, BiH ponovo vraćena na svoj evropski put.

**„Deveti maj označava početak ere mira i prosperiteta u brojnim dijelovima evropskog kontinenta i stabilnost EU, koja traje više od polovine stoljeća, zasnovana je na temeljima zajedničke svrhe, jedinstva i solidarnosti između evropskih nacija“, izjavio je ambasador**

Wigemark, te dodao: „Mi smo vaš najvažniji partner i ostajemo u budućnosti jednak tako važan partner. Promjena je potrebna kako bi se ispunili odgovarajući standardi EU“

koji jesu zahtjevni i koji su potrebni, između ostalog, da biste dokazali da ste sposobni da provedete potrebne reforme.“



Osim prijema u Vijećnici, Dan Europe je obilježen i svečanom ceremonijom postrojavanja vojnika EUFOR-a i Oružanih snaga BiH u Sarajevu.



## Šumanova deklaracija – 9. maj 1950.

Godine 1950., pet godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, evropske države su bile odlučne u nastojanju da spriječe ponovni rat. Zaključeno je da bi, udruživanjem proizvodnje ugljena i čelika, rat između historijskih protivnika Francuske i Njemačke postao, prema tekstu Deklaracije, „ne samo nezamisliv, nego i materijalno nemoguć“. Zahvaljujući Šumanovoj deklaraciji stvorena je Evropska zajednica za ugljen i čelik (EZUČ), što je bila prva u nizu nadnacionalnih evropskih institucija iz kojih je nastala današnja EU. Države osnivačice EZUČ-a bile su Francuska, Zapadna Njemačka, Italija, Holandija, Belgija i Luksemburg.

Dan Europe se slavi svake godine 9. maja povodom godišnjice historijske Šumanove deklaracije koja je postavila osnovne temelje na kojima je izgrađena EU. To je i prilika da se slave dostignuća EU – trajni mir, ekonomski saradnji i kretanje bez granica.

# FLASH VIJESTI

## Domaljevac: Svečanost povodom završetka radova Centra za zdravo starenje

Krajem aprila u Domaljevcu je upriličena svečanost povodom završetka radova na novoizgrađenom Centru za zdravo starenje. Obilježavanju ovoga velikog događaja prisustvovali su predstavnici Općine Domaljevac-Šamac, UNDP-a, Udruge „Treća radost“ koja je bila nosilac projekta, te mnogobrojne druge zvanice.

Na prigodnoj svečanosti je istaknuto kako je izgradnja Centra samo početak realizacije jednog mnogo većeg projekta, a to je izgradnja Zdravstveno-rehabilitacijskog centra u Domaljevcu.



Iako je Centar otvoren prošle godine, uka-zala se potreba za proširenjem kapaciteta i dodatnom obukom njegovateljica, što je na kraju i realizovano kroz projekat koji je osmisliла udruga „Treća radost“.

## LOD projekat i ciljevi održivog razvoja



Na Samitu o održivom razvoju, koji se održao 25. septembra 2015. godine, države članice Ujedinjenih nacija usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine. Taj program sadrži i 17 ciljeva održivog razvoja koji bi trebali pomoći u iskorjenjivanju siromaštva, borbi protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanju pitanja klimatskih promjena do 2030. godine.

Ciljevi održivog razvoja, koji se nazivaju i globalnim ciljevima, predstavljaju nadgradnju milenijumskih razvojnih ciljeva (MDGs) koji obuhvataju veliki broj pitanja, uključujući borbu protiv siromaštva, gladi, bolesti, neravnopravnosti polova i obezbjeđivanje vode i sanitarnih uslova života. Ideja je da sa globalnim ciljevima bude dovršen zadatak iz milenijumskim ciljevima, pri čemu će se voditi računa o tome da ništa ne bude zanemareno.

Dovršetkom radova na ovom kapitalnom projektu općina Domaljevac-Šamac dobiva ustanovu koja će na adekvatan način skrbiti o osobama treće životne dobi, te kroz organiziranje usluga dnevнog boravka, smještaja i drugih aktivnosti učiniti boravak u Centru ugodnijim i sadržajnijim.

UNDP je intenzivno uključen u sve procese razrade ciljeva održivog razvoja, a zanimljivo je činjenica da je realizacijom pojedinih projekata u okviru LOD projekta pružen do-

prinos u ostvarivanju nekih od ciljeva. Tako je LOD projekat na direktn način dao svoj prilog u ostvarenju uspostave rodne rav-nopravnosti (cilj 5.) i obezbjeđenju dostojan-stvenog rada i ekonomskog rasta (cilj 8.), te održivosti gradova i zajednica i partnerstvu do cilja (Ciljevi 11. i 17.).

## Trening „Upravljanje projektnim ciklusom“ za OCD sa područja općine N. Sarajevo

Općina Novo Sarajevo je 24. i 25. marta ove godine organizirala obuku za organizacije civilnog društva (OCD) o temi „Upravljanje projektnim ciklusom“. Obuka je održana u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, a realizovana je kao podrška procesu provođenja javnih poziva za OCD za predaju prijedloga projekata, koje je Općina Novo Sarajevo objavila 17. marta 2016. godine.

Javni pozivi za predaju prijedloga projekata odnose se na oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblast zaštite okoliša, te oblast boračko – invalidske zaštite.

Cilj obuke bio je pružiti OCD-ovima osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogli sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicira-



ti na navedene javne pozive, ali i na pozive drugih, domaćih i međunarodnih donatora.

Osim obuke, Općina je organizirala i informativni sastanak u vezi sa javnim pozivima za predaju prijedloga projekata, odnosno „Otvoreni dan“ na kojem su potencijalni aplikanti imali priliku dobiti odgovore na pitanja u vezi sa nejasnoćama za apliciranje na javni poziv, te eventualna dodatna pojašnjenja.

